



A LO DIRISA DIPOMPO LE NTLWANABOITHUSETSO LOTLHE?

HO THIBELA *TSOAETSO EA* CORONA VIRUS:

1. Se ke wa tshwara pompo, ntlwana kapa loko ea lemati ka matsoho.
2. Tshwara pompo, ntlwana kapa loko ea lemati ka pampiri.
3. Sebedisa lehetla kapa leoto la hao ho bula sekoaheloana sa ntlwana kapa lemati.
4. Ema bonyane bohato ba maoto a tseletseng thokwana le motho kapa batho ba bang haole moleng wa ntlwana kapa wa metsi.
5. Ha o qeta ho sebelisa pompo kapa ntlwana se ke wa sebelisa matsoho a hao ho itshwara sefahleho, mahlo, nko, le molomo ho fihlela o hlapa matsoho.
6. Ho hlwekisa ntlwana, sebedisa litara (1L) ya metsi e kopantsong le jik™/bleach (o nnetefatse hore motswako ona o thokwana le moo bana baka fihlellang).

HLAPA MATSHO SEBAKA SE KA LEKANA LE METSOTSWANA E MASHOME A MABEDI



#SOCIALAUDITS4SERVICES